



**PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE  
VISOKOG OBRAZOVANJA NA  
UNIVERZITETU U TRAVNIKU**

Travnik, decembar 2010. godine



**PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE  
VISOKOG OBRAZOVANJA NA  
UNIVERZITETU U TRAVNIKU**

**Priručnik za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku izradili su:**

prof.dr. Rasim Dacić, Rektor Univerziteta, član Odbora za kvalitet  
Univerziteta u Travnika  
doc.dr. Ismet Alija, Predsjednik odbora za kvalitet  
Univerziteta u Travniku  
dr Nihad Selimović, Direktor centra za unaprjeđenje kvaliteta  
Univerziteta u Travniku, član Odbora za kvalitet  
mr Amra Tuzović, Menadžer za kvalitet  
Univerziteta u Travniku, podpredsjednik Odbora za kvalitet  
mr Anesa Zaimović-Moyer, asistent, član Odbora za kvalitet  
Univerziteta u Travniku

Alisa Begović asistent, član Odbora za kvalitet Univerziteta u Travniku  
Jasmin Hrnjić asistent, član Odbora za kvalitet Univerziteta u Travniku  
Sanja Romić Sekretar Univerziteta, član Odbora za kvalitet  
Univerziteta u Travniku

Sekretari organizacionih jedinica-  
Članovi pravnog Tima koji je u sastavu Odbora za kvalitet  
Univerziteta u Travniku:

Faris Lemeš  
Lejla Fatić  
Kimeta Hodžić – Karić

Tarik Džambegović, predstavnik studenata, član Odbora za kvalitet  
Univerziteta u Travniku

Sistem za osiguranje kvaliteta treba predstavljati i shvatati kao priliku a ne kao prijetnju a u cilju podsticanja takve svijesti podržavati diskusije i razgovore o kvaliteti među interesnim grupama.

**Odbor za kvalitet  
Univerziteta u Travniku**

**SADRŽAJ:**

<b>1.</b>	<b>Uvod .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Učesnici i kategorije u postupcima osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku.....</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Organizacija sistema za unaprjeđenje i osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Travniku .....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Studij .....</b>	<b>14</b>
4.1.	Analiza podataka o atraktivnosti studijskih odsjeka (smjerova) .....	14
4.2.	Postupak revizije postojećih studijskih programa .....	15
4.3.	Analiza uspješnosti završavanja studija .....	16
4.4.	Analiza podataka o zapošljavanju po završetku studija .....	17
4.5.	Anketiranje završenih studenata .....	18
4.6.	Anketiranje poslodavaca .....	19
<b>5.</b>	<b>Studenti .....</b>	<b>20</b>
5.1.	Definisanje pravila i kriterija za ocjenjivanje studenata .....	20
5.2.	Postupak po žalbi studenta na ocjenu .....	22
5.3.	Analiza podataka o broju upisanih studenata u višu godinu studija .....	23
5.4.	Analiza uspješnosti polaganja ispita .....	24
<b>6.</b>	<b>Osiguranje kvaliteta nastave i nastavnog osoblja .....</b>	<b>25</b>
6.1.	Analiza podataka o broju nastavnika i studenata .....	25
6.2.	Evaluacija nastave i nastavnika od strane studenata .....	26
6.3.	Samoevaluacija nastavnika .....	27
<b>7.</b>	<b>Osiguranje kvaliteta resursa za podršku studentima .....</b>	<b>28</b>
7.1.	Osiguravanje mehanizma podrške studentima .....	28
7.2.	Nastavnik voditelj/nastavnik mentor .....	29
7.3.	Evaluacija rada stručno administrativnih službi .....	30



<b>8. Postupci za analizu uspješnosti sistema kvaliteta .....</b>	<b>31</b>
8.1.       Postupak izrade SWOT analize .....	31
8.2.       Postupak provođenja unutarnje evaluacije .....	32
8.3.       Postupak izrade samoanalize .....	33
8.4. ....	
<b>9. Prilozi .....</b>	<b>34</b>
<b>10. Literatura.....</b>	<b>46</b>

## 1. UVOD

Univerzitet u Travniku je obrazovno-naučna institucija osnovana 2006. godine, koja u okviru svoje matične djelatnosti obavlja akademske studije prvog i drugog i trećeg ciklusa, osnovna i primjenjena istraživanja, kao i druge djelatnosti u skladu sa Statutom i Zakonima o visokom obrazovanju.

Univerzitet u Travniku od svoga osnivanja primjenjuje standarde Bolonjskog procesa i prema Bolonjskoj deklaraciji (1999.) nastoji dostići postavljene ciljeve.

Studijski programi usklađeni su sa bolonjskom deklaracijom i to na svim nivoima i ciklusima.

Strategija i razvoj visokoškolske ustanove treba omogućiti razvoj nastavne i naučne djelatnosti na svim razinama, a posebno osigurati takvo okruženje koje će poticati intelektualni kuriozitet pojedinca, stvaranje kritične mase naučne aktivnosti po područjima, provođenje cijeloživotnog obrazovanja, inicirati povezanost s industrijom i privredom i time pomoći diskriminaciju naučnih rezultata prema njihovoј primjeni u održivom razvoju društva u cjelini.

Proces promjena, reformi i tranzicije u građanskom demokratskom društvu, pogledi na svijet i pristup ekonomiji, pravnom sistemu, tehnologijama, zdravstvenoj zaštiti i sticanju znanja, polazna su osnova za preuzimanje odgovornosti Univerziteta u Travniku kao edukatora u procesu visokog obrazovanja.

Nastojeći ići u korak s vremenom i zahtjevima u pogledu reforme i stabilizacije visokog obrazovanja u BiH, vizija Univerziteta u Travniku je stalna evaluacija nastave i nastavnika s ciljem što kvalitetnijeg prenošenja znanja i iskustava studentima, njihove mobilnosti i uključivanja u europske i svjetske integracione procese obrazovanja.



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

Prema Statutu Univerziteta, član 17., u sastavu Univerziteta djeluju slijedeće organizacione jedinice:

- Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku;
- Pravni fakultet u Kiseljaku;
- Edukacijski fakultet u Travniku;
- Grafički fakultet u Kiseljaku;
- Zdravstveni fakultet u Travniku;

Tijela Univerziteta (Statut Univerziteta, član 19), su:

- Upravni odbor,
- Senat i
- rektor Univerziteta

a za stručno ioperativno izvršavanje programa Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica Univerzitet ima stručne službe (član 36.Statuta Univerziteta).

Tijela organizacionih jedinica Univerziteta su:

- Dekan,
- Prodekani,
- Vijeće fakulteta i
- Sekretarijat organizacione jedinice,  
( Statut Univerziteta,član 41)

Uspostava sistema za osiguranje kvaliteta u najboljem je interesu institucija visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Osiguranje kvaliteta daje kvalitet – relevantne informacije o obrazovanju i diplomama od koristi su kako poslodavcima i društvu u cjelini tako i akademskim radnicima, studentima i potencijalnim zaposlenicima.

Analitički opis i sistematska ocjena kvaliteta te njegovo osiguranje olakšavaju zadatku visokoškolskim institucijama da uvjere svoje domaće i međunarodne partnerne u kvalitet obrazovanja koje pružaju, i da visoko obrazovanje u BiH učine studentima što privlačnijim.

Da bi na Univerzitetu ostvarili postavljenu viziju i ciljeve, potrebno je uspostaviti visoki kvalitet standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja.

Dokumenti koji definiraju sistem osiguranja kvaliteta u Bosni i Hercegovini pored Okvirnog zakona o visokom obrazovanju (2007)akoji su razvijeni kroz Projekat Vijeća Evrope i Evropske komisije “Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini” (2007)su:

- Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
- Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Ovi dokumenti navode osnovne elemente i korake ka uvođenju politike i prakse u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH.



Osnovni je cilj razvoj mehanizma za kontinuirano praćenje i poboljšanje rada u području visokog obrazovanja. Sistem osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu.

Priručnik za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Travniku (u daljem tekstu Priručnik) napravljen je sa ciljem definisanja aktivnosti ipostupaka pomoću kojih će se osigurati i unaprjeđivati kvalitet visokog obrazovanja na svim organizacionim jedinicama i Univerzitetu u Travniku.

Priručnik se temelji na dokumentima koji definiraju sistem osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji su razvijeni kroz projekat Vijeća Evrope i Evropske komisije „Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“:

- Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
- Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Smjernice koje se nalaze u prilogu ovog Priručnika upućuju na pristup navedenim dokumentima.

Primjenom predviđenih formi radana svim organizacionim jedinicama, koje su navedene u Priručniku, a koje mogu biti prilagođene specifičnostima svake organizacione jedinice, osigurat će se pomoći organizacionim jedinicama u procesu provođenja procedura koje osiguravaju kvalitet i u prostupcima procjene, evaluacije i samoevaluacije, kao i u uspostavljanju takvog sistema rada, a samim time i kvaliteta, po kojem će i biti prepoznatljiv.

Svaka organizaciona jedinica u okviru svoga rada a prema specifičnostima struke i usmjerenja planirat će posebne specifične indikatore koji će usmjeravati njen rad u mikro segmentima kvaliteta organizacionih jedinica da bi na makro planu Univerziteta imali indikatore koji upućuju na jedinstvenost sistema koji se može pratiti, vrednovati i ocjenjivati i na osnovu rezultata unaprjeđivati a Priručnik upravo propisuje indikatore koji su jedinstveni za nivo Univerziteta.

Svrha Priručnika je i kontinuirano praćenje različitih propisanih indikatora kvalitete, te kreiranje mjera za poboljšanje i unapređenje kvallitete.

S obzirom da je kvalitet promjenjiva kategorija koja zavisi od niza faktora koji su izloženi stalnim promjenama shodno dešavanjima koja diktiraju procese u sistemu visokog obrazovanja i kreiraju strategije, potrebno je stalno praćenje promjena u dostizanju postavljenih ciljeva sistema po kojima se visoko obrazovanje razvija i unaprjeđuje u Bosni i Hercegovini. Kvalitet jedene visokoškolske ustanove cijeni se, ocjenjuje i procjenjuje prema stepenu praćenja promjena i mogućnostima visokoškolske ustanove da se prilagođava aktuelnim dešavanjima u kojima studenti moraju biti na prvom mjestu i u svakodnevnim aktivnostima svaki postupak visokoškolske ustanove mora biti izložen provjerama koje upućuju na stepen kvaliteta i upotrebljivost u odnosu na aktuelna dešavanja i situacije.

Zbog svega navedenog Priručnik je potrebno stalno nadopunjavati a prema potrebi i nastalim situacijama mijenjati a sve u svrhu kontinuiranog procesa poboljšanja kvalitete.



## **2. UČESNICI I KATEGORIJE U POSTUPCIMA OSIGURANJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA NA UNIVERZITETU U TRAVNIKU**

Uspostavljanjem sistema koji će osigurati kvalitet visokog obrazovanja na visokoškolskim institucijama, obrazovne ustanove dobine su mogućnostda doprinesu sopstvenom razvoju i da budu ravnopravni partneri u uspostavljanju i obezbjedenju kvaliteta.

Sistem obezbjeđenja kvaliteta podrazumijeva praćenje, prikupljanje, provjeravanje, procjenu i vrednovanje podataka iz cijelokupnog rada Univerziteta a analizom i primjenom odgovarajućih metoda poduzet će se mjere i radnje za dalje unapređenje.

Ko učestvuje u sistemu osiguranja kvaliteta?

U sistemu osiguranja kvaliteta učestvuju prije svega studenti, akademsko osoblje uposlenici stručnih službi, rukovodstvo Univerziteta menadžment, završeni/diplomirani studenti, poslodavci/predstavnici tržišta rada, vanjski korisnici.

Kategorije na kojima se provode postupci kojima se želi osigurati kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku su: studiji, studenti, nastava i nastavno osoblje, resursi za podršku studentima, sistem kvalitete.

Svaki subjekt u navedenom sistemu i svaka kategorija je jako bitna i ima svoje mjesto u globalnoj slici koja se zove kvalitet.

Povezanost sistema, vertikalna i horizontalna prohodnost, osnov su za uspostavljanje povratnih veza odnosno veza u oba smjera koje su neophodne kako bi se sistem mogao pratiti, provjeravati i vrednovati.

**Studentima** se kroz definirana pravila i kriterije ocjenjivanja osigurava transparentnost kriterija, pravila i procedura za ocjenjivanje studenata. Postupak po žalbi studenta na ocjenu omogućava studentima da iskažu nezadovoljstvo ocjenom dobivenom na ispit. Analizom podataka o broju upisanih studenta u višu godinu studija utvrđuje se prolznost studenata i ocjenjuje uspješnost studiranja. Kroz analizu uspjeha polaganja ispita utvrđuju se pokazatelji



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

prolaznosti i ocjena na parcijalnim,završnim i poravnim ispitima i određuju potrebne mjere poboljšanja uspješnosti polaganja ispita.

**Studiji** u postupcima osiguranja kvalitete prolaze analize o atraktivnosti studijskih programa, reviziji postojećih studijskih programa,uspješnosti završavaju studija,o zapošljavanju studenata nakon diplomiranja,anketiraju se završeni studenti i poslodavci sve u cilju dobivanja podataka o kvaliteti studijskih programa, njihovoj svrshodnosti, korisnosti i mogućnostima upotrebe stečenih znanja u odnosu na kompetencije potrebne za rad.

**Nastava i nastavno osoblje** u postupcima analize se posmatraju kroz podatke o broju nastavnika i studenata,evaluacije nastave i nastavnika od strane studenata, samoevaluacije nastavnika. Objektivni pristup je najbitnija stavka od kojeg zavisi uspješnost postupaka analize na čemu se treba posebno обратити pažnja prilikom pripreme navedenih postupaka. Objasniti studentima i nastavnom osoblju koje radi evaluciju odnosno samoevaluaciju šta je smisao i konačni cilj postupaka je preduslov da bi nakon provedenih procedura dobili rezultate koji mogu biti upotrebljivi u postupcima osiguranja kvaliteta.


**Resursi za podršku studentima** osiguravaju kvalitet studiranja ukoliko imamo osigurane nehanizme podrške studentima. Evaluacija rada tručno –administrativnih službi ukazuje na kvalitet rada a na osnovu dobivenih rezultata utiče se na njihov dalji rad.

**Sistem kvalitete** prolazi kroz analize kako bi se utvrdila njegova uspješnost.

Pokazatelji SWOT analize, postupci provođenja unutrašnje procjene i postupak samoevaluacije samoevaluacije, definiraju uspješnost sistema kvalitete i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku.Od presudnog značaja je pristup predviđenih učesnika i kvalitet postupka koji se treba provesti kako bi se došlo do rezultata koje treba pravilno sagledati, procjeniti ocjeniti u cilju otkrivanja snaga,slabosti, mogućnosti i prijetnji koji mogu uticati na uspostavljeni sistem koji treba kontinuirano unaprjeđivati.


**Menadžment Univerziteta** kojeg čine Osnivači Univerziteta i Upravni odbor Univerziteta, praćenjem svih postupaka, sagledavanjem rezultata provedenih analiza i praćenjem stanja u prostoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i u europskom prostoru visokog obrazovanja vrše provjeru i procjenu sopstvene efikasnosti u radu i odgovorni su za obezbjeđenje uslova i resursa za otklanjanje uočenih nedostataka, prijetnji i slabosti koje ugrožavaju kontinuitet u radu i osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku.

### KATEGORIJE U PROCESU POSTUPAKA OSIGURANJA KVALITETA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE





Slika 1. Kategorije u procesu postupka osiguranja kvalitete visokog obrazovanja  
Univerzitet u Travniku





PRIRUČNIK

ZOVANJA

## STUDENTI

**Slika 2. Učesnici u postupcima osiguranja kvalitete visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku**


### 3. ORGANIZACIJA SISTEMA ZA UNAPREĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA NA UNIVERZITETU U TRAVNIKU


Tijela sistema za unapređenje i osiguranje kvaliteta Univerziteta su:

1. Odbor za kvalitet Univerziteta,
2. Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta,
3. Odbori za upravljanje i unapređenje kvaliteta na organizacionim jedinicama (Fakultetima) Univerziteta.

Tijela sistema za kvalitet djeluju integrисano i dijele odgovornost za osiguranje i unapređenje kvaliteta u svim područjima djelovanja Univerziteta, uz punu saradnju sa Rektorom Univerziteta i dekanima organizacionih jedinica (Fakulteta).

Sastav, nadležnost, efikasnost i javnost navedenih tijela regulisana su Pravilnikom o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Travniku koji je donesen na sjenici Senata Univerziteta u Travniku 06.10.2010. godine i koji se nalazi na službenoj stranici Univerziteta u Travniku, [www.untra.ba](http://www.untra.ba).





**Slika 3. Organizacija sistema za upravljanje kvalitetom na Univerzitu u Travniku i organizacionim jedinicama.**

Prilikom prljaniranja provođenja postupaka i procedura predviđenih ovim Priručnikom potrebno je planiranje izvršiti na dva nivoa:

I nivo – nivo organizacionih jedinica;

II nivo – nivo Univerzitet;

Svaki nivo podrazumjeva jasno definisanje slijedećih stavki:

- Odgovrana osoba-navesti ko je nosilac aktivnosti;
- Realizatori – navesti učesnike u realizaciji planiranog postupka;
- Ko analizira podatke i na kojem nivou –definisati tačno gdje se i kome dostavljaju ispunjene ankete, obradjene,pripremljene inavesti ko ih analizira;
- Interval ponavljanja – navesti koliko puta godišnje se planirana aktivnost ponavlja;
- Predviđeni termin realizacije – precizirati termin kada se aktivnost planira realizirati;
- Dostupnost rezultata – navesti kome su rezultati dostupni i ko ih može vidjeti;
- Prijedlog datuma za realizaciju – navesti datume kada se aktivnost planira realizirati;
- Prijedlog termina za dostavljanje podataka za Univerzitet – navesti prijedlog termina/datuma;

S obzirom na činjenicu da je cilj ovog Priručnika omogućiti pomoć u radu Odborima za upravljanje i unaprjeđenje kvaliteta na organizacionim jedinicama, primjećuje se da se sistem koji se uspostavlja razrađuje prvo na nivou organizacionih jedinica pa onda na nivou Univerziteta.

Tačno se preciziraju načini rada i odgovornosti na svakom nivou što ovaj sistem čini prohodnim i na horizontalnom nivou koji u našem slučaju predstavljaju organizacione jedinice i na vertikalnom nivou koji je u našem slučaju Univerzitet.



Na ovakav način osigurava se jedinstven sistem rada i odgovornosti na svim organizacionim jedinicama kao satavnicama Univerziteta koje će svoj rad odnosno rezultate rada po navedenom sistemu sjediniti u rezltate na nivou Univerziteta.

Sve navedene procedure u Priručniku odnese se na nivo I i II ciklusa studiranja na Univerziteta u Travniku koji se realizira a uvođenjem i III ciklusa koji je u proceduri u Priručniku će se dodati analiza uspješnosti rada studenata III ciklusa- doktoranata.

U Uvodu Priručnika navedeno je da je potrebno stalno nadopunjevanje i mijenjanje prema potrebi i nastalim situacijama a sve u svrhu kontinuiranog procesa poblašanja kvalitete čime se opravdava gore navedeno.

U cilju pomoći uspostave efikasnog sistema rada na nivou organizacionih jedinica i na nivou Univerziteta dostavlja se primjer plana dinamike provođenja postupaka praćenja,provjeravanja i vrednovanja planiranih u Priručniku za nivo Univerziteta.

Dostavljeni plan je moguće modificirati shodno specifičnostima organizacionih jedinica ali se trebaju u krajnjem ishodu ispoštovati procedure i postavljeni termini kako bi se sumirali rezultati na nivou Univerziteta i definisali pokazatelji trenutnog nivoa kvalitea visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku i transparentno objavili u cilju unapređenja rada i uspostavljanja modela za unapređenje trenutnog kvaliteta koji će biti pokazan provedenim postupcima i analizama.

Bitno je naglasiti da su primjeri obrazaca koji se nalaze u prilogu ovog Priručnika dati u formi u kojoj će se na organizacionoj jedinici shodno traženim podacima prilagoditi prije postupka anketiranja i obavezno svaki obrazac treba da ima prednju stranu na kojoj će se staviti logo Univerziteta,naziv organizacione jedinice, naziv ankete i objašnjenje procedura i način anketiranja ukoliko to nije navedeno u obrascu.

Odluku o jedinstvenosti donosi na Odboru za kvalitet/ITOKUT-u kako bi se radilo na isti način na svim organizacionim jedinicama.

Primjer izgleda prednje strane za jednu od anketa iz Priručnika nalazi se u Prilozima.

Izgled obrazaca za provođenje analiza koje se navode u Priručniku kreiraju odgovorne osobe za navedenu aktivnost na nivou organizacionih jedinica odnosno odgovorne osobe za provođenje analiza na nivou Univerziteta.

Ukoliko su u pitanju obrasci za koje je potrebna konsultacija sa članovima Tima službe koja treba da realizira navedenu analizu, odgovorna osoba na nivou Univerziteta za navedenu analizu je obavezna zakazati sastanak Tima kojem pripada ( studentske službe, pravni tim ili tim dekana ) i dogовороти izgled obrasca ili dokumenata koji su neophodni u postupku provođenja analize i koji će se primjenjivati na svim organizacionim jedinicama a potom i na Univerzitetu. O potrebi održavanju sastanka mora biti upoznat menadžer za kvalitet na nivou Univerziteta koji ima obavezu prisustvovanja sastanku.

Svaka aktivnost koja je predložena od odgovorne osobe na nivou organizacione jedinice mora imati potporu od članova Odbora za kvalitet na nivou organizacione jedinice



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

koji su predloženu aktivnost razmatrali i donjeli zajedničku odluku koja se prosljeđuje na nivo Univerziteta u pismenom obliku.

Red. br.	Vrsta ankete /analize	Odgovorna osoba	Reali-zatori	Podatke analizira	Interval ponavljanja	Predvideni termin realizacije	Dostupnost rezulata	Prijedlog datuma za realizaciju	Prijedlog termina za dostavljanje podataka za Univerzitet
1.	Analiza podataka o atraktivnosti studijskih programa								
2.	Revizija postojećih studijskih programa								
3.	Analiza uspješnosti završavanja studija								
4.	Analiza podataka o zapošljavanju po završetku studija								
5.	Anketiranje završenih studenata								
6.	Anketiranje poslodavaca								
7.	Analiza podataka o broju upisanih studenata u višu godinu studija								
8.	Analiza uspješnosti polaganja ispita								
9.	Analiza podataka o broju nastavnika i nastavnog osoblja								
10.	Evaluacija nastave i								



	nastavnika od strane studenata								
11.	Samoevaluacija nastavnika								
12.	Evaluacija rada stručno-administrativnih službi								
13.	SWOT analiza organizacionih jedinica i Univerziteta								
14.	Postupak provođenja unutrašnje procjene stanja sistema kvaliteta organizacione jedinice								
15.	Postupak izrade samoevaluacije Univerziteta u Travniku								

**Primjer plana dinamike provođenja postupaka praćenja, provjeravanja i vrednovanja planiranih u Priručniku za nivo Univerziteta**

#### **4. STUDIJ**

##### **4.1. Analiza podataka o atraktivnosti studijskih programa po smjerovima**

**Svrha:** Svrha provođenja ove analize je prikupljanje i obrada podataka i uvid u atraktivnost studijskih programa po smjerovima.

Analizira se:

1. broj svih prijavljenih kandidata u odnosu na broj upisanih studenata u prvu (I) godinu studija na svaki od studijskih programa, kako bi se izradila statistika o srednjoškolskom obrazovanju i uspjehu i
2. broj upisanih na I.prvu godinu drugog ciklusa po studijskim odsjecima (smjerovima)kako bi se izradila statistika o kandidatima koji upisuju II ciklus studija u odnosu na broj koji završi I ciklus i
3. broj prelaznika sa drugih Fakulteta i na I i na II ciklusu.

**Odgovorna**

**Osoba:** Za provođenje ove analize odgovoran je šef Studentske službe, a statističku obradu provode zaposlenici studentske službe na organizacionim jedinicama odnosno predstavnik administrativno – tehničkog osoblja u Izvršnom timu odbora za kvalitet na nivou Univerziteta za nivo Univerziteta.

**Postupak:** Pokazatelj kvalitete evidentira se tako da se za svaku akademsku godinu utvrdi broj kandidata koji su se prijavili za upis na sve cikluse, godine studija za određeni studijski program (smjer) te broj kandidata koji su se upisali na određeni studijski program.

Broj studenata koji su se upisali, treba biti usklađen s odobrenom kvotom za upis po organizacionim jedinicama, koja je dostavljena od strane nadležnog organa.



Ovo je potrebno uraditi za svaki studijski program, za svaki smjer, te ispuniti posebne tablice za svaku organizacionu jedinicu te cjelovitu tablicu za Univerzitet. Potrebno je razlučiti podatke obzirom na studente koji su upisani izvan kvote (povlašteni upis) ukoliko postoje takve situacije na organizacionim jedinicama.

Obrađuju se i slijedeći podaci:

- Broj kandidata obzirom na završenu srednju školu ( tehnička škola, gimnazija, druga srednja škola)
- Prosječni opći uspjeh prijavljenih kandidata tokom srednjoškolskog obrazovanja.

Posebne tablice će sastaviti Tim voditelja studenstskih službi na nivou Univerziteta.

Obrađu i analizu podataka na organizacionim jedinicama vrši šef studentske službe a za nivo Univerziteta predstavnik administrativno – tehničkog osoblja na nivou Univerziteta.

### **Analiza**

**Podataka:** I nivo: Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvaliteta na organizacionim jedinicama (u daljem tekstu Odbor za kvalitet na nivou organizacionih jedinica), Nastavno –naučno vijeće (u daljem tekstu NNV ) i Osnivači.  
II nivo:Odbora za kvalitet Univerziteta u Travniku, Senat i Upravni odbor Univerziteta.

### **Dostupnost**

**Rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

### **Dinamika**

**provodenja:** Analiza se provodi na početku svake akademске godine u skladu sa terminima za upis u I godinu studija na I i II ciklusu kao i zakonskim terminima upisa studenata koji prelaze sa drugih fakulteta.

## **4.2.**

### **Postupak revizije postojećih studijskih programa**

#### **Svrha.**

Na osnovu odgovora dobivenih anketiranjem nastavnika, studenata, završenih studenata i poslodavaca, određuju se eventualne mjere poboljšanja, odnosno utvrđuje se potreba za provođenjem postupka revizije postojećih studijskih programa, kako bi se osigurao kvalitet u provođenju nastave i u krajnjem ishodu kvaliteta u obrazovanju završenih studenata svih organizacionih jedinica Univerziteta.

#### **Odgovorne**



**Osobe:** Za provođenje ove analize odgovorni su dekan i prodekan za nastavu na organizacionim jedinicama i rektor i prorektor za nastavu i studentska pitanja na nivou Univerziteta.

**Postupak:** U skladu s odredbama ovog Priručnika provodi se anketiranje nastavnika, studenata, završenih studenata i poslodavaca.

O obrađenim podacima sastavlja se Izvještaj, na osnovu kojeg se utvrđuje potreba revizije postojećih studijskih programa. Za reviziju studijskih programa imenuje se višečlana komisija.

Izvještaj na organizacionim jedinicama sastavlja dekan i prodekan za nastavu a na nivou Univerziteta prorektor za nastavu i studentska pitanja.

**Analiza**

**podataka:** I nivo: Izvještaj na nivou organizacionih jednica analizira Odbor za kvalitet, NNV i Osnivači

II nivo: Odbora za kvalitet, Senat i Upravni odbor Univerziteta u Travniku.

**Dostupnost**

**Rezultata.** Razultati provedene analize su dostupni svima.

**Dinamika**

**Provodenja:** Postupak se provodi svake 3 godine u skladu s anketiranjem nastavnika, studenata, završenih studenata i poslodavaca.

#### 4.3. Analiza uspješnosti završavanja studija

**Svrha:** Svrha analize ovih pokazatelja je prikupiti i obraditi podatke o uspješnosti završavanja studija, te na osnovu dobivenih rezultata po potrebi poduzeti mјere, kako bi se smanjio broj studenata koji su izgubili status studenta, zatim studenata koji obnavljaju godinu, kao i mјere za smanjenje prosječne dužine studiranja.

**Odgovorne**

**osobe:** Za provođenje ove analize odgovorni su šef Studentske službe i prodekani za nastavu na organizacionim jedinicama odnosno predstavnik administrativno – tehničkog osoblja u Izvrnom timu odbora za kvalitet na nivou Univerziteta i prorektor za nastavu i studentska pitanja za nivo Univerziteta.

**Postupak:** Statističku obradu provode uposlenici Studentskih službi na nivou organizacionih jedinica.

Obradjuju se sljedeći podaci:

- Broj završenih/diplomiranih studenata u godini (broj obuhvata završene/diplomirane studente po generacijama i ukupno diplomirane/završene studente za svaki studijski program – smjer).
- Broj studenata koji nije završio studij u propisanom roku, za svaki studijski program (smjer).
- Prosječnu dužinu studiranja za svaki studijski program – smjer.
- Prosječna ocjena studiranja za svaki studijski program – smjer (srednja ocjena svih položenih ispita za svakog studenta).



## Dinamika

**Provodenja:** Analiza se provodi svake godine s rokom provođenja:

- za studente ponovce i studente koji nisu završili studij u propisanom roku analiza se provodi početkom nove akademske godine;
- za studente koji su završili studij u propisanom roku za svaki studijski program- smjer provodi se dva puta u toku akademske godine i to do 31. 12. tekuće kalendarске godine i 30. 06. naredne kalendarске godine.

## Analiza podataka:

I nivo: Odbor za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV

II nivo: Odbor za kvalitet/Izvršni tim odbora za kvalitet ( u daljem tekstu ITOKUT) i Senat Univerziteta u Travniku.

## Dostupnost

**Rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

## 4.4. Analiza podataka o zapošljavanju po završetku studija

### Svrha:

Svrha ove analize je prikupljanje i obrada podataka dobivenih od Zavoda za zapošljavanje o stanju nezaposlenih studenata koji su završili studij na organizacionim jedinicama u sklopu Univerziteta kako bi se utvrdila usklađenost broja studenata s potrebama tržišta.

### Odgovorna osoba:

Za provođenje ove analize odgovorni su šefovi Studentskih službi i sekretari organizacionih jedinica na nivou organizacionih jedinica odnosno predstavnik administrativno – tehničkog osoblja na nivou Univerziteta i sekretar Univerziteta za nivo Univerziteta.

### Postupak:

Potrebno je izraditi tablicu u koju se upisuju podaci o broju studenata koji su završili studij, po studijskim odsjecima (smjerovima), broj zaposlenih, te ukupan broj zaposlenih odnosno nezaposlenih studenata koji su završili studij na Organizacionim jedinicama u sklopu Univerziteta.

Prilikom evidentiranja podataka potrebno je navesti izvor podataka ili način na koji se do njih došlo.

Tablice na organizacionim jedinicama izrađuju sekretari i određuju način prikupljanja podataka a tablicu za nivo Univerziteta izrađuje sekretar Univerziteta.

## Analiza podataka:

I nivo: Odbor za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV

II nivo: Odbor za kvalitet/ ITOKUT i Senat Univerziteta u Travniku.



**Dostupnost**

**Rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

**Dinamika**

**provedbe:** Analiza se provodi svake godine, najkasnije do 31.januara.

**4.5. Anketiranje završenih studenata**

**Svrha:** Svrha ove analize je anketiranje završenih studenata u smislu dobivanja saznanja kako završeni studenti ocjenjuju stečena znanja i vještine ostvarene tokom studija u odnosu na kompetencije potrebne za rad.

Na osnovu dobivenih odgovora određuju se eventualne mjere za poboljšanje određenih dijelova studija kako bi se uklonili nedostaci na koje ukazuju završeni studenti.

**Odgovorna**

**Osoba:** Predstavnik/koordinator Odbora za kvalitet na organizacionoj jedinici a odgovornost snosi Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnosno Menadžer za kvalitet na nivou Univerziteta a odgovornost snosi Odbor za kvalitet /ITOKUT na nivou Univerziteta.

**Postupak:** Postupak anketiranja se provodi na dva načina:

- na okupljanju studenata koji su završili studije na organizacionim jedinicama u sklopu Univerziteta;
- odabirom i kontaktiranjem preduzeća i ustanova iz različitih segmenata (privreda,prosvjeta,tehnologije,nauka, visoko obrazovanje...) koji zapošljavaju zaposlenike koji su završili studije na organizacionim jedinicama u sklopu Univerziteta.

Anketiranje se provodi na sljedeći način:

- obrasci za anketiranje podijele se na okupljanju studenata, odnosno dostave odabranim preduzećima i ustanovama;
- uz obrasce se prilažu upute o načinu ispunjavanja, te opis svrhe istraživanja;
- ispunjene obrasce prikuplja za to zadužena osoba na okupljanju odnosno preduzeće, ustanova dostavlja organizacionoj jedinici ispunjene obrasce na dogovoren način.
- obrađenim podacima sastavlja se izvještaj i prijedlog mera poboljšanja.

**Analiza**



- podataka:** I nivo: Dekani i prodekan za nastavu, Odbor za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV  
II nivo: Rektor, prorektor za nastavu i studentska pitanja, Odbor za kvalitet /ITOKUT i Senat Univerziteta u Travniku.

**Dostupnost**

**Rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

**Dinamika**

**provodenja:** Anketiranje se provodi svake 3 godine u skladu s anketiranjem nastavnika, studenata i poslodavaca.

**Prilog:** Prilog 1: Primjer obrasca za anketiranje završnih studenata.

#### **4.6. Anketiranje poslodavaca**

**Svrha:** Svrha provođenja anketiranja je dobivanje podataka kako poslodavci iz javnih i privatnih preduzeća iz različitih segmenata (privreda, prosvjeta, tehnologija, nauka, visoko obrazovanje...) ocjenjuju stečena znanja i vještine zaposlenika koji su završeni studenti Univerziteta.

Na osnovu dobivenih odgovora određuju se eventualne mjere poboljšanja određenih dijelova studija, kao bi se uklonili nedostaci na koje ukazuju poslodavci.

**Odgovorna**

**Osoba :**

Predstavnik/koordinator Odbora za kvalitet na organizacionoj jedinici a odgovornost snosi Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnosno Menadžer za kvalitet na nivou Univerziteta a odgovornost snosi Odbor za kvalitet /ITOKUT na nivou Univerziteta.

**Postupak:** Anketiranje se provodi:

- okupljanjem vanjskih korisnika i
- kontaktiranjem preduzeća i ustanova koji zapošljavaju zaposlenike iz različitih segmenata – studente koji su završili studijske programe na Univerzitetu u Travniku;
- obrasci za anketiranje se podijele na okupljanju odnosno dostave preduzećima i ustanovama;
- uz obrasce se dotavi obrazloženje opisa svrhe istraživanja i način popunjavanja obrasca;
- ispunjene obrasce prikuplja za to zadužena osoba na okupljanju odnosno preduzeća i ustanove ih dostavljaju organizacionim jedinicama.

**Analiza**

**podataka:**

I nivo: Dekani i prodekan za nastavu, Odbor za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV

II nivo: Rektor, prorektor za nastavu i studentska pitanja, Odbor za kvalitet /ITOKUT i Senat Univerziteta u Travniku.



O obrađenim podacima se sastavlja izvještaj i prijedlog mjera za poboljšanje.

**Dostupnost**

**rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

**Dinamika**

**Provodenja:** Anketiranje se provodi svake 3 godine u skladu sa anketiranjem nastavnika, studenata i završenih studenata.

**Prilog:** Prilog 2: Primjer obrasca za anketiranje poslodavaca.

**5. STUDENTI**

**5.1. Definisanje pravila i kriterija za ocjenjivanje studenata**

**Svrha:** Svrha praćenja ovog pokazatelja kvaliteta je osiguravanje transparentnosti kriterija, pravila i procedura za ocjenjivanje studenata. Obavezna je javna dostupnost podataka koji se objavljaju na internetskim stranicama organizacionih jedinica i Univerziteta.

**Odgovorna**

**osoba:** Za definisanje, objavu i ažuriranje podataka odgovorna osoba je nastavnik za svaki pojedini predmet.

Senat Univerziteta donosi Odluku za ocjenjivanje i vrednovanje radastudenata

**Postupak:** Pri izradi pravila i kriterija za ocjenjivanje studenata potrebno je obuhvatiti sljedeće:

1. Struktura ispita
2. Podaci o nastavniku, asistentu i demonstratoru
3. Uslovi za bodovanje: prisustvo na nastavi, seminarски rad/esej/usmena odbrana rada/ aktivnost na nastavi, parcijalni test/praktični rad/laboratorijske vježbe, završni ispit i popravni ispit
4. Uslovi za formiranje ocjene
5. Potrebna literatura
6. Termini konsultacija
7. Termini ispita

Student se s načinom ocjenjivanja upoznaje putem javne objave na internet stranici, oglasnoj ploči organizacione jedinice, te pismeno i usmeno na uvodnim predavanjima.

- a) Što se tiče traženih podataka u alineji 1,5, ti podaci navode se u nastavnim planovima i programima;
- b) Traženi podaci u alineji 2 postavljaju se na oglasnoj ploči organizacione jedinice;
- c) Traženi podaci u alineji 6 postavljaju se na oglašnim pločama i internet stranici organizacione jedinice;



- d) Traženi podaci u alineji 7 postavljaju se naknadno, zavisno od planiranih termina ispita u ispitnim rokovima;
- e) Uslovi za formiranje ocjene:

Svi obliciaktivnosti studenata tokom nastave i ispita ocjenjuju se pojedinačno, kako slijedi:

1. Prisustvo na nastavi **0-10 bodova**(0-10%)
2. Seminarski rad/esej/usmena odbrana rada/aktivnost na nastavi**0-15bodova**(0-15%)
3. Parcijalni test(ovi)/praktični rad/laboratorijske vježbe **0-30 bodova**(0-30%) – pojedinačne bodove za parcijalne testove definiše nastavnik prema obimu gradiva. Parcijalni testovi organizuju se u toku nastave.

Ukoliko student ostvari maksimalan broj bodova tokom nastave iz navedenih aktivnosti – **55 bodova**(55%), stiče pravo na prolaznu ocjenu **6**. Za veću ocjenu, student može pristupiti završnom i popravnom ispitu.

#### 4. Završni ispit

Na završni ispit upućuju se studenti koji nisu ostvarili maksimalan broj bodova (55), kao i studenti koji žele ostvariti bolji uspjeh. Završni ispit nosi ukupno **45 bodova**(45%). Završni ispit se može organizovati pismeno, usmeno ili pismeno i usmeno.

**Studenti koji ne ostvare dovoljan broj bodova tokom nastave i na završnom ispitu, upućuju se na popravni ispit, koji se također vrednuje sa 45 bodova (45%).**

Izuzetak od gore navedenog čine studenti koji nisu prisustvovali svim predviđenim aktivnostima tokom semestra i koji ostvare **manje od 20 bodova** (redovni – full time studenti), odnosno **manje od 10 bodova**(vanredni – part time studenti), upućuju se na polaganje završnog ispita koji nosi ukupno **65 bodova** (65%) i organizuje se iz cjelokupnog gradiva za određeni predmet.

Bodovi sa završnog ispita zbrajaju se sa bodovima koje je student ostvario tokom nastave (prisustvo/seminarski rad/parcijalni ispit). Na taj način, ovi studenti, mogu ostvariti maksimalnu ocjenu 8 za redovne, odnosno 7 za vanredne studente. Ukoliko ni na završnom ispitu ne ostvare dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, upućuju se na popravni ispit, koji nosi isti broj bodova kao i završni ispit (65).

Konačna ocjena formira se na sljedeći način:

- 10 (A) – izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
- 9 (B) – iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 bodova ;
- 8 (C) – prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 bodova;
- 7 (D) – općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 bodova;
- 6 (E) – zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova;
- 5 (F, FX) – ne zadovoljava minimalne kategorije, manje od 55 bodova.



**O D L U K A O SISTEMU OCJENJVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA ZA ak. 2010/2011 godinu**

**5.2. Postupak po žalbi studenta na ocjenu**

**Svrha:** Svrha ovog postupka je omogućiti pravo na žalbu studentu koji je nezadovoljan ocjenom dobivenom na ispitu. Postupak žalbe primjenjuje se na sve nastavnike i asistente koji provode bilo pismene ili usmene ispite, u skladu sa Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja za I i II ciklus studija.

**Odgovorna Osoba :** Prodekan za nastavu na organizacionoj jedinici odnosno prorektor za nastavu i studentska pitanja na nivou Univerziteta.

**Postupak:** Postupak žalbe je isti za studente svih ciklusa studija.

- Student koji nije zadovoljan ocjenom dobivenom na ispitu može iskoristiti pravo na žalbu u skladu sa predhodno navedenim aktima. Rješenje po žalbi studenta donosi dekan organizacione jedinice.
- Zahtjev za ponavljanje ispita koji je istaknut u žalbi mora biti obrazložen.
- Ispitna komisija se sastoji od tri člana koju imenuje dekan organizacione jedinice u roku od 24sata nakon podnošenja zahtjeva za ponavaljanje ispita.
- Nastavnik s čijom ocjenom student nije bio zadovoljan ne može biti predsjednik ispitne komisije, on može biti član komisije, a ako nije, može prisustvovati ispitu bez prava postavljanja pitanja i ocjenjivanja studenta.
- Dekan određuje vrijeme i mjesto ponavljanja ispita.
- Ponovljeni ispit mora se održati u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe.
- Pismeni ispit se ne ponavlja pred ispitnom komisijom, nego ga ona ponovo ocjenjuje.
- Ispit se polaže po studijskom programu.
- Na usmenom dijelu ispita pitanja postavljaju svi članovi ispitne komisije.



- Ispitna komisija donosi odluku većinom glasova.
- Student nema pravo pravo žalbe na ocjenu u slučaju ispita pred ispitnom komisijom što je u skladu sa Statutom Univerziteta i Statutom organizacione jedinice.

### 5.3. **Analiza podataka o broju upisanih studenata u višu godinu studija**

**Svrha:** Svrha praćenja ovog pokazatelja kvaliteta je utvrditi prolaznost studenata po godinama studija, te u skladu s dobivenim rezultatima ocijeniti uspješnost studiranja.

**Odgovorne osobe:** Za analizu ovog pokazatelja odgovoran je šef Studentske službe i prodekan za nastavu na organizacionim jedinicama odnosno predstavnik administrativno – tehničkog osoblja u Izvršnom timu odbora za kvalitet na nivou Univerziteta i prorektor za nastavu i studenstska pitanja.

**Postupak:** Statističku obradu provode uposlenici Studentske službe  
Postupak analize ovog pokazatelja provodi se obradom sljedećih podataka:

- ukupni broj upisanih studenata za svaku godinu studija;
- broj prvoupisanih studenata;
- broj studenata ponavljača.

**Analiza podataka:** I nivo: Rezultati analize dostavljaju se dekanima organizacionih jedinica koji podatke prezentiraju Odboru za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV  
II nivo: Rektor, Senat Univerziteta u Travniku i Odbor za kvalitet/ ITOKUT

**Dostupnost Rezultata:** Rezultati analize su dostupni svima.

**Dinamika provođenja:** Analiza se provodi svake godine s rokom provedbe do 1. novembra tekuće godine.



#### **5.4. Analiza uspješnosti polaganja ispita**

**Svrha:** Svrha analize uspješnosti polaganja ispita je utvrđivanje pokazatelja, te prema njima povećanje ocjena i prolaznosti na parcijalnim, završnim i popravnim ispitima kao i određivanje potrebnih mjeru poboljšanja uspješnosti polaganja ispita.

**Odgovorna osoba:** Za analizu ovog pokazatelja odgovoran je šef Studentske službe i prodekan za nastavu na nivou organizacione jedinice odnosno predstavnik administrativno – tehničkog osoblja u Izvršnom timu odbora za kvalitet na nivou Univerziteta i prorektor za nastavu i studenstska pitanja.

**Postupak:** Postupak analize ovog pokazatelja provodi se obradom sljedećih podataka:

- procentualna prolaznost na ispit (broj studenata koji su položili pojedini ispit u odnosu na broj koji je pristupio ispitu);
- prosječna ocjena studenata koji su položili ispit, za svaki ispit po svakom ispitnom roku;
- omjer broja studenata koji polože parcijalni, završni i poravni ispit u odnosu na ukupan broj studenata.

**Analiza podataka:** I nivo: rezultati analize dostavljaju se dekanima organizacionih jedinica koji podatke prezentiraju Odboru za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV.  
II nivo: Rektor, Senat Univerziteta u Travniku i Odbor za kvalitet/ ITOKUT

**Dostupnost Rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

#### **Dinamika**



**provodenja:** Analiza se provodi dva puta godišnje, po završetku semestra za svaki predmet i ispitni rok pojedinačno.

## 6. OSIGURANJE KVALITETE NASTAVE I NASTAVNOG OSOBLJA

### 6.1. Analiza podataka o broju nastavnika i studenata

**Svrha:** Svrha ove analize je utvrditi broj nastavnika i studenata, te izračunati njihov međusobni omjer.

Na osnovu dobivenih podataka nastojati ostvariti povećanje broja nastavnika u odnosu na broj studenata radi postizanja kvalitetnijeg odnosa i kvaliteta u nastavi.

**Odgovorna osoba:**

Za analizu ovog pokazatelja odgovorni su sekretari organizacionih jedinica odnosno sekretar Univerziteta za nivo Univerziteta.

**Postupak:** Postupak analize ovog pokazatelja provodi se obradom sljedećih podataka:

- U omjer se stavlja broj studenata na svim studijskim odsjecima s brojem nastavnog osoblja u naučno-nastavnim i umjetničko-nastavnim i saradničkim zvanjima. Praćenjem omjera nastoji se ostvariti optimalni broj nastavnika u odnosu na broj studenata.

**Analiza**

**Podataka:** I nivo: Izvještaj na nivou organizacionih jedinica analizira dekan, NNV, Odbor za kvalitet i Osnivači

II nivo: Rektor, Senat, Odbor za kvalitet, i Upravni odbor Univerziteta u Travniku.

**Dostupnost rezultata:**

Rezultati su dostupni svima.

**Dinamika**



**provodenja:** Analiza se provodi svake godine, s rokom provedbe 31. oktobar tekuće godine.

## 6.2. Evaluacija nastave i nastavnika od strane studenata

**Svrha:** Svrha ove analize je dobiti uvid u kvalitet nastave i rada svakog pojedinog nastavnika, te na temelju dobivenih ocjena odrediti mјere za unapređenje i poboljšanje tog kvaliteta. Studentska evaluacija nastave i nastavnika provodi se kao jedinstvena anketa na nivou Univerziteta.

**Odgovorna osoba:** Za analizu ovog pokazatelja odgovoran predstavnik/koordinator Odbora za kvalitet na nivou organizacione jedinice i prodekan za nastavu odnosno menadžer za kvalitet na nivou Univerziteta i prorektor za nastavu i studentska pitanja i Odbor za kvalitet / ITOKUT na nivou Univerziteta.

**Postupak:** U postupku evaluacije učestvuju studenti svih akademskih godina i studijskih programa - smjerova koji ispunjavaju anketne obrasce o predmetnim nastavnicima i asistentima čije su predmete odslušali u predhodnom semestru.

**Analiza podataka:** I nivo: Rezultati analize dostavljaju se dekanima organizacionih jedinica koji podatke prezentiraju Odboru za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV.  
II nivo: Rektor, Senat Univerziteta u Travniku i Odbor za kvalitet/ ITOKUT

**Dostupnost Rezultata:** Rezultati provedene ankete dostupni su dekanu i prodekanu za nastavu na organizacionoj jedinici i predmetnom nastavniku odnosno Rektoru i prorektoru za nastavu i studentska pitanja.

**Dinamika Provodenja:** Evaluacija se provodi dva puta godišnje, na kraju zimskog i ljetnog semestra.



**Prilog:** Prilog br.4: Obrazac evaluacije nalazi se u prilogu.

### **6.3. Samoevaluacija nastavnika**

**Svrha:** Svrha ovog postupka je utvrditi učestalost korištenja pojedinih metoda nastave, ocjene nastavnika o vlastitom radu, objektivnost i učinkovitost načina ispitivanja, te prema dobivenim rezultatima utvrditi mjere za poboljšanje, odnosno unapređenje kvalitete i uspješnosti u radu sa studentima.

**Odgovorna Osoba:**

Predstavnik/koordinator Odbora za kvalitet na nivou organizacione jedinice a odgovornost snosi Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnosno menadžer za kvalitet i Odbor za kvalitet/ITOKUT na nivou Univerziteta.

**Postupak:** Postupak analize ovog pokazatelja provodi se putem ankete i to na sljedeći način:

- Odbor za kvalitet na nivou Univerziteta/ ITOKUT definiše sadržaj obrasca, te određuje rok za popunjavanje;
- Putem elektronske pošte ili u pisanom obliku dostavlja svim nastavnicima obrazac za popunjavanje uz upute o svrsi provođenja ankete te roku i načinu ispunjavanja obrasca;
- popunjene obrasce nastavnici vraćaju u zadanom roku putem elektronske pošte ili pisanom obliku Odboru za kvalitet na nivou organizacione jedinice.
- Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice vrši obradu podataka i sastavlja izvještaj odnosno Odbor za kvalitet/ITOKUT za nivo Univerziteta.

Anketa se odnosi za svaki predmet pojedinačno.

**Analiza podataka:**

I nivo: Rezultati analize dostavljaju se dekanima organizacionih jedinica koji podatke prezentiraju Odboru za kvalitet na nivou organizacionih jedinica i NNV.

II nivo: Rektor, Senat Univerziteta u Travniku i Odbor za kvalitet/ ITOKUT.



**Dostupnost**

**rezultata:** Rezultati provedene ankete su dostupni svima.

**Dinamika**

**provodenja:** Analiza se provodi svake 3 godine.

**Prilog:**

Prilog broj 5: Obrazac samoevaluacije nalazi se u prilogu.

## **7. OSIGURANJE KVALITET RESURSA ZA PODRŠKU STUDENTIMA**

### **7.1. Osiguravanje mehanizama podrške studentima**

**Svrha:** Svrha ovog kriterija osigurati različite mehanizme podrške studentima. Osobe odgovorne za provođenje ovog kriterija su: dekan, prodekan za nastavu i Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnosno rektor, prorektor za nastavu i studentska pitanja i Odbor za kvalitet/ITOKUT na nivou Univerziteta.

**Odgovorna Osoba:**

Dekan, prodekan za nastavu i Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnosno rektor i prorektori za nastavu i studentska pitanja, naučno – istraživački rad i međunarodnu saradnju i Odbor za kvalitet /ITOKUT na nivou Univerziteta.

**Postupak:** Način provođenja ovog kriterija je sljedeći:

1) Nastavnik – voditelj/mentor

Svakom studentu prve godine Fakulteta na dodiplomskom studiju imenovan je nastavnik- voditelj, dok se studentima na postdiplomskom i doktorskom studiju imenuje nastavnik - mentor.

Uspostavljanjem ovakvog odnosa postiže se:

- Poboljšanje komunikacije sa studentima
- Blagovremeno i učinkovito pružanje relevantnih informacija

Nastavnik voditelj i nastavnik mentor dužan je biti dostupan za pitanje studenta i osigurati adekvatnu pomoć u radu i razumijevanju gradiva.

2) Univerzitet, organizaciona jedinica u skladu s finansijskim mogućnostima omogućava studentima odlazak na natjecanja, konferencije, kongrese, studijske posjete, te za spomenuta događanja osigurava stručnu pomoć. Ove aktivnosti se realizuju odlukom rektora i dekana organizacionih jedinica.

3) Javno informisanje:

- Izdavanje vodiča za upis
- Redovito ažuriranje internet stranice Univerziteta i organizacionih jedinica;



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

- Kontinuirano poticanje nastavnika na ažuriranje stranica svojih predmeta koji se nalaze na internet stranici Univerziteta i organizacionih jedinica;
- Poticanje uključivanja u forum studenata;
- Omogućiti učestvovanje u unapređenju kvaliteta sugestijama, prijedlozima, primjedbama i stavovima pomoću e-mail Univerziteta i organizacionih jedinica.

Za informacije prikupljene pomoću e-mail adrese i protok informacija odgovoran je Odbor za kvalitet na nivou organizacione odnosno Odbor za kvalitet/ITOKUT na nivou Univerziteta.

- 4) Redovno voditi evidenciju o broju studenata koji se razmjenjuju u okviru programa mobilnosti studenata u toku akademske godine.

### Dinamika

**Provodenja:** Kontinuirano

### 7.2. **Nastavnik voditelj/nastavnik mentor**

**Svrha:** Radi osiguranja kvaliteta studiranja nužno je osigurati različite mehanizme podrške studentima.

### Ogovorna

**Osoba:** Za provođenje ovog kriterija odgovoran je dekan i prodekan za nastavu na organizacionim jedinicama odnosno rektor i prorektor za nastavu i studentska pitanja.

- Postupak: Završetkom upisa na 1. godinu studija, svakom studentu se dodjeljuje e-mail adresa na fakultetu i mentor-voditelj.
- Svakom mentoru voditelju dodjeljuje se broj studenata zavisno od njegovog opterećenja u nastavnom procesu.
- Studenti su dužni u periodu od dvije sedmice nakon objave mentora /voditelja , javiti se putem e-maila svom mentoru voditelju.
- Ukoliko u navedenom periodu studenti ne kontaktiraju mentora/voditelja, on je dužan kontaktirati studente i sazvati sastanak.
- Spiskove sa imenima studenata mentori/voditelji su obavezni dostaviti studenstskoj službi nakon kompletiranja a najkasnije četiri sedmice nakon objave mentora/voditelja.
- Tokom semestra potrebno je organizovati najmanje dva sastanka.
- U periodu ispitnih rokova studenti mogu kontaktirati svog mentora voditelja ukoliko se za to ukaže potreba.

### Dinamika

**Provodenja:** Kontinuirano



### 7.3. Evaluacija rada stručno - administrativnih službi

**Svrha:** Svrha evaluacije je prikupiti i obraditi mišljenja i stavove studenata o radu stručno administrativnih službi, kako bi se na osnovu dobivenih rezultata poboljšao njihov rad.

**Odgovorna**

**osoba:** Odgovorna osoba za organizacionu jedinicu je sekretar organizacione jedinice a za Univerzitet je sekretar Univerziteta.

**Postupak:** Anketu provode studenti koje predlože predstavnici studenata, a upute daje član predstavnik/koordinator Odbora za kvalitet na nivou Organizacione jedinice.

Njihov je zadatak na početku časa određenog predavanja:

- utvrditi broj studenata koji pristupaju anketi,
- podjeliti obrasce za evaluaciju,
- dati upute za ispunjavanje,
- prikupiti i prebrojati ispunjene obrasce,
- na koverti sa prikupljenim obrascima zabilježiti osnovne podatke (datum, vrijeme početka i završetka anketiranja, broj prisutnih studenata koji pristupaju anketi te broj prikupljenih obrazaca),
- popunjeni obrasci prikupe i dostave ITOKUT-u koji će o provedenoj anketi popuniti zapisnik,
- kovertu zatvoriti te na istu staviti potpis provoditelja ankete,
- kovertu sa popunjenim obrascima odmah dostaviti Odboru za kvalitet na nivou organizacione jedinice,
- Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice će u prisutnosti anketara, utvrditi tačnost zabilježenih podataka te će nakon toga obraditi obrasce, ispuniti zapisnik o provedenoj anketi,
- za obradu obrazaca, prezentiranje i arhiviranje podataka odgovoran je Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice.

**Analiza**

**Podataka:** I nivo: Dekani, Uprava organizacione jedinice i uposlenici stručno –



administrativnih službi.  
II nivo: Rektor, Upravni odbor i uposlenici stručno – administrativnih službi Univerziteta.

**Dostupnost**

**Rezultata:** Rezultati su dostupni dekanu, Upravi organizacione jedinice i uposlenicima organizacione jedinice odnosno rektoru, Upravnom odboru Univerziteta i uposlenicima stručno-administrativnih službi univerziteta.

**Dinamika**

**provodenja:** Evaluacija se provodi svake tri godine.

**Prilog:** Prilog broj 6: Obrazac evaluacije nalazi se u prilogu.

## 8. POSTUPCI ZA ANALIZU USPJEŠNOSTI SISTEMA KVALITETE

### 8.1 Postupak izrade SWOT analize

(S=Strength=snaga; W=Weaknesses=slabosti, O=Opportunities=mogućnosti, prilike, T=Threats=prijetnje)

**Svrha:** Svrha ovog postupka je utvrditi trenutno stanje na Univerzitetu u smislu da se istaknu prednosti i nedostaci organizacionih jedinica u svim segmentima, te u skladu s tim mogućnosti i prijetnje u provođenju aktivnosti unapređenja u svim segmentima razvoja i na osnovu dobijenih podataka napraviti analizu za Univerzitet.

**Odgovorne**

**Osobe:** Predstavnik/koordinator Odbora za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnsono menadžer za kvalitet za nivo Univerziteta. Odgovornost snose članovi Odbora za kvalitet na organizacionim jedinicama odnosno Odbor za kvalitet na nivou Univerziteta.

Cilj ove analize je da se utvrde: snaga, nedostaci, mogućnosti i prijetnje.

Da bi se izradila SWOT analiza potrebno je da u samoj izradi učestvuju svi uposlenici: nastavno osoblje, uposlenici stručnih službi, uprava i menadžment organizacione jedinice odnosno Univerziteta i da dostave izvještaje uz pomoć kojih će se napraviti analiza na nivou organizacione jedinice a potom i za nivo Univerziteta.

**Analiza**

**podataka:** I nivo: Dekani, NNV, Uprava i Odbor za kvalitet organizacione jedinice i Osnivači.  
II nivo: Rektor, Senat, Odbor za kvalitet i Upravni odbor Univerziteta.



Dostupnost rezultata: Rezultati su dostupni svima.

Dinamika provođenja: Analiza se provodi svake tri godine.

## 8.2. Postupak provodenja unutarnje procjene

**Svrha:** Svrha ovog postupka je utvrditi trenutno stanje sistema kvalitete visokog obrazovanja na organizacionim jedinicama i Univerzitetu, te odrediti mjere za njegovo poboljšanje.

**Odgovorne osobe:** Odgovorne osobe za provođenje ovog postupka su članovi Odbora za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnosno Odbora za kvalitet/ITOKUT Univerziteta u Travniku.

**Postupak:** Postupak se provodi kako slijedi:

- 1) Formira se tim za procjenu.
  - Osobe koje provode unutarnju procjenu nezavisne su od onih koji provode aktivnost koja se ocjenjuje;
  - Unutarnju procjenu provodi Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice odnosno Odbora za kvalitet/ITOKUT Univerziteta u Travniku. sa još nekoliko članova tima;
  - Ocjenu aktivnosti koje provodi Odbor za kvalitet na nivou organizacione jedinice ocjenjuje Uprava organizacione jedinice odnosno ocjenu aktivnosti koje provodi Odbora za kvalitet na nivou Univerziteta ocjenjuje Uprava Univerziteta.
- 2) Plan procjene
  - Raspored zadataka, dijelove sistema kvaliteta, način ocjenjivanja, vrijeme i mjesto provođenja procjene, potrebnu dokumentaciju sudionike i potrebno vrijeme za ocjenu određuje voditelj procjene.
  - Unutarnja procjena provodi se jednom godišnje kao redovna procjena.
- 3) Provođenje procjene



- pregled prethodno prikupljene dokumentacije;
- uvodni sastanak;
- obilazak;
- ispitivanje i upoređivanje dokumenata i stvarnog stanja;
- skupljanje dokaza i zapažanja;
- završni sastanak;
- analiza rezultata i određivanje mjera poboljšanja;
- sastavljanje izvještaja o provedenoj evaluaciji.

**Dostupnost**

**rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

**Dinamika**

**provodenja:** Analiza se provodi jednom godišnje.

**8.3. Postupak izrade samoanalize**

**Svrha:** Svrha ovog postupka je definisati sadržaj i učestalost izrade samoanalize kao ključnog instrumenta za vrednovanje organizacionih jedinica a potom i samevaluacije za nivo Univerziteta.

**Odgovorna**

**Osoba:** Menadžer za kvalitet na nivou Univerziteta. Odgovornost snose svi predstavnici/koordinatori Odbora za kvalitet na nivou organizacionih jedinica.

**Postupak:** Postupak izrade samoanalize odnosno samoevaluacije nalazi se na službenoj web stranici stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni Hercegovini, [www.heo.gov.ba](http://www.heo.gov.ba).

**Dostupnost**

**Rezultata:** Rezultati su dostupni svima.

**Dinamika**

**Provedbe:** Analiza se provodi svake četiri godini odnosno prema važećim propisima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini.



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

### 9. PRILOZI

#### Prilog 1.Primjer obrasca za anketiranje završenih studenata

**ANKETA ZA BIVŠE STUDENTE \_\_\_\_\_**  
**UNIVERZITETA U TRAVNIKU** \_\_\_\_\_  
(navesti ime organizacione jedinice)



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

Poštovane kolegice i kolege, molimo Vas da ispunite ovu anketu kako biste nam pomogli u procesu unapređenja kvalitete studiranja na Univerzitetu u Travniku.  
Navedite dobre strane, ali i nedostatke Vašeg studija koje ste uočili kada ste se zaposlili i zaokružite ponuđene odgovore ili brojeve koji su za Vas tačni.

Naziv firme/preduzeća/ustanove: \_\_\_\_\_

Na \_\_\_\_\_  
( navedite naziv organizacione jedinice)

Univerziteta u Travniku diplomirao/la sam \_\_\_\_\_ godine

na: \_\_\_\_\_  
( navedite na kojem ciklusu studija : I - bacheleor ili II- diplomski/master i na kojem studijskom odsjeku- smjeru )

Radite li u području svog usmjerenja? DA NE

1. Kako biste ocijenili svoju pripremljenost za rad nakon završetka studija? 1 2 3 4 5
2. U kojim znanjima i vještinama STE bili dobro pripremljeni?

3. U kojim znanjima i vještinama NISTE bili dobro pripremljeni?

5. Kako biste ocijenili svoju sposobljenost za rad po pojedinim znanjima i vještinama?

	I ciklus	II ciklus
Teorijska znanja	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Praktična znanja i vještine	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Samostalnost u radu	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Rad u timu	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Želja za dalnjim usavršavanjem i obrazovanjem	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

6. Na koji način bi se po Vašem mišljenju kvaliteta studiranja mogla unaprijediti?

Izvijestit ćemo Vas o rezultatima ankete i planiranim mjerama za otklanjanje uočenih nedostataka. Hvala Vam na saradnji!

### Prilog 2. Primjer obrasca za anketiranje poslodavaca

### ANKETA ZA FIRME/PREDUZEĆA I USTANOVE I POTENCIJALNE POSLODAVCE

**STUDENTIMA KOJI SU ZAVRŠILI****UNIVERZITETA U TRAVNIKU**

( navedite naziv organizacione jedinice)

1. Naziv firme/preduzeća/ ustanove\_\_\_\_\_

2. Ukupan broj zaposlenih\_\_\_\_\_

3. Djelatnost kojom se firma/preduzeće/ ustanova bavi\_\_\_\_\_

4. Potreba za stručnim kadrom u oblasti poslovanja:

- Broj zaposlenika koji su završili \_\_\_\_\_  
( navesti naziv organizacione jdinice)

- Od toga: završen I ciklus: \_\_\_\_\_ i II ciklusa: \_\_\_\_\_

- Zaposleni u posljednje III godine:      I ciklus: \_\_\_\_\_      II ciklus: \_\_\_\_\_

- Procjena potreba u sljedeće 3 godine:    I ciklus: \_\_\_\_\_      II ciklus: \_\_\_\_\_

5. Imate li sistem stipendiranja studenata?                  DA                  NE

6. Ocjena sposobljenosti pripravnika koji su završili studij na Univerzitetu u Travniku:

a) Nedostaci\_\_\_\_\_

b) Prednosti\_\_\_\_\_

7. Kako biste ocijenili pojedine vještine pripravnika (praktična znanja, teorijska znanja, samostalnost u radu, rad na računaru, rad u timu, želja za daljim usvaršavanjem i obrazovanjem...)  
Pripravnik završenog I ciklusa: \_\_\_\_\_

Pripravnik završenog II ciklusa: \_\_\_\_\_

8. Na koji način bi se po Vašem mišljenju kvalitet studiranja mogao unaprijediti?  
\_\_\_\_\_9. Na koji način bi Vaša firma mogla doprinijeti poboljšanju kvaliteta studiranja – stručna posjeta firmi, posjeta firmi, prezentacija djelatnosti i sl.  
\_\_\_\_\_



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

Izvijestit ćemo Vas o rezultatima ankete i planiranim mjerama za otklanjanje uočenih nedostataka. Hvala Vam na saradnji!

### Prilog 3:Odluka o ocjenjivanju i vrednovanju rada studenata

Broj: 136/10-e

Travnik, 01.10.2010.

#### SENAT UNIVERZITETA U TRAVNIKU

Na sjednici Senata Univerziteta u Travniku održanoj 01.10.2010. god., donosi se sljedeća:

#### O D L U K A

#### O SISTEMU OCJENJVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA

#### ZA AKADEMSKU 2010/2011. GODINU

##### Član 1.

Na fakultetima Univerziteta u Travniku, uvodi se jedinstven sistem ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata za akademsku 2010/2011 godinu.

Rad studenata prati se kontinuirano tokom nastave, pri čemu se pojedinačno ocjenjuju svi oblici aktivnosti dodjeljivanjem odgovarajućeg broja bodova, kako slijedi:

**1. Prisustvo na nastavi** 0-10 bodova (0-10%).

**2. Seminarski rad/esej/usmena obrana rada/aktivnost na nastavi** 0-15 bodova (0-15%)

**3. Parcijalni test(ovi)/praktični rad/laboratorijske vježbe** 0-30 bodova (0-30%) - pojedinačne bodove za parcijalne testove definiše nastavnik prema obimu gradiva, imajući u vidu da konačan zbir bodova iz ove kategorije ne može prelaziti 30. Parcijalni test(ovi) organizuju se u toku nastave.



**Ukoliko student ostvari maksimalan broj bodova tokom nastave iz navedenih aktivnosti - 55 bodova (55 %), stiče pravona prolaznu ocjenu (6) . Za veću ocjenu, student može pristupiti završnom i popravnom ispitu.**

**4.Završni ispit** – na završni ispit upućuju se studenti koji tokom nastave nisu ostvarili maksimalan broj bodova (55), kao istudenti koji žele ostvariti bolji uspjeh. Završni ispit nosi ukupno 45 bodova (45 %). Završni ispit se može organizovati pismeno, usmeno ili pismeno i usmeno.

Studenti koji ne ostvare dovoljan broj bodova tokom nastave i na završnom ispitu, upućuju se na popravni ispit, koji se

također vrednuje sa 45 bodova (45%).

## Član 2.

Izuzetno od odredbe člana 1. stav 4. ove Odluke, studenti koji nisu prisustvovali svim predviđenim aktivnostima tokom

semestra i koji ostvare **manje od 20 bodova** (redovni – full time studenti), odnosno **manje od 10 bodova** (vanredni – part time studenti), upućuju se na polaganje završnog ispita koji nosi ukupno **65 bodova (65%)**, i organizuje se iz cijelokupnog gradiva zaodređeni predmet.

Bodovi sa završnog ispita zbrajaju se sa bodovima koje je student ostvario tokom nastave (prisustvo/seminarski rad/parcijalni ispit). Na taj način, ove kategorije studenata, mogu ostvariti maksimalnu ocjenu 8 (osam – C) za redovne, odnosno 7 (sedam – D) za vanredne studente. Ukoliko ni na završnom ispitu ne ostvare dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, upućuju se napopravni ispit, koji nosi isti broj bodova kao i završni ispit (65).

## Član 3.

Na osnovu kriterija navedenih u članu 1. i 2. ove Odluke, konačna ocjena formira se na sljedeći način :

- 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
- 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 bodova;
- 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75 – 84 bodova;
- 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 bodova;
- 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova;
- 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

## Član 4.

Studeni su dužni prijaviti samo završni ili popravni ispit koji se organizuju u redovnim ispitnim terminima, nakon održane nastave, dok parcijalne test polažu bez prijavljivanja, u toku nastave, na način i u vrijeme koje odredi predmetni nastavnik.



## **PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA**

Studenti koji ni nakon drugog polaganja popravnog ispita ne ostvare dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, upućuju se na polaganje ispita pred komisijom, koju formira Vijeće organizacione jedinice za svaki predmet.

Broj ispita koje student može prenijeti u narednu godinu studija određen je Pravilima Univerziteta, i važi do konačnog donošenja Zakona o visokom obrazovanju.

### **Član 5.**

Odluka je obavezna za sve organizacione jedinice-fakultete Univerziteta u Travniku i primjenjuje se od akademske 2010/2011 godine.

### **Član 6.**

Sve organizacione jedinice Univerziteta u Travniku, dužne su upoznati svoje nastavno osoblje sa ovom odlukom, a najdalje dopočetka nastave u akademskoj 2010/11. godini.

### **Član 7.**

Nastavno osoblje obavezno je primjenjivati ovaj sistem ocjenjivanja i kontinuirano, kroz zapisnike pratiti rad studenata, kao i upoznati sve studente sa sadržajem odluke, na početku semestra. Zapisnik sa formiranom konačnom ocjenom, predmetni nastavnik predaje studentskoj službi, po završetku ispitnih rokova.

### **Član 8.**

Zapisnik iz člana 7. sastavni je dio ove Odluke i čuva se trajno.

### **Član 9.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rektor

Prof. dr Rasim Dacić, s.r.

Dostavljeno:

1x svim organizacionim jedinicama

1x a/a



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

### Prilog 4: Obrazac ankete za evaluaciju nastave i nastavnika od strane studenata

Izgled prednje strane.

 <b>UNIVERZITET U TRAVNIKU</b>	
<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/>	
(naziv organizacione jedinice)	
Evaluacija nastave i nastavnika od strane studenata	
Anketiranje za _____ semestar 20____/20____ godine	
  <p>Poštovani studenti,</p> <p>Ankete su anonimne i vrše se u svrhu unapređenja i poboljšanja kvaliteta nastave. Molimo Vas da ocijenite uspješnost nastave na studiju koji pohađate, upisivanjem brojčanih vrijednosti od 1 ( najlošija ) do 5 ( najbolja ) za svaku ponuđenu kategoriju.</p> <p>Hvala na saradnji.</p>	



**PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA**

--	--	--



**PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA**

	<b>ELEMENTI VREDNOVANJA NAUČNO-NASTAVNOG PROCESA</b>	<b>NAZIV PREDMETA</b>						
<b>A</b>	<b>PREDAVANJA</b>							
1.	Redovnost održavanja nastave							
2.	Pripremljenost nastavnika za izvođenje predavanja							
3.	Predmet je preobiman							
4.	Nastavnik inicira studente na (samostalan) rad							
5.	Nastavnik spremno odgovara na pitanja studenata							
6.	Nastavnik se korektno odnosi prema studentima							
7.	Nastava je pokrivena dostupnom literaturom							
<b>B</b>	<b>VJEŽBE</b>							
1.	Redovnost održavanja vježbi							
2.	Pripremljenost saradnika za izvođenje vježbi							
3.	Predmet je preobiman							
4.	Saradnik inicira studente na (samostalan) rad							
5.	Saradnik spremno odgovara na pitanja studenata							
6.	Saradnik se korektno odnosi prema studentima							
7.	Vježbe su pokrivenе dostupnom literaturom							

**Napomena:** Na prednjoj strani ankete potrebno je staviti logo Univerziteta u Travniku i naziv Univerziteta, ime organizacione jedinice, način odgovora na postavljena pitanja (ocjene od 1 do 5) i kratko obrazloženje šta je cilj ankete i upute za ispunjavanje obrasca ankete. Formu prednje strane dogоворити на нивоу Univerziteta.

**Ovo važi za sve ankete u Priručniku koje nemaju prednju stranu i uputu ispisano u anketi.**



**Prilog 5: Obrazac za provođenje samoevaluacije nastavnika**

1. U koje ste zvanje izabrani:
  - a) nastavno zvanje
  - b) saradničko zvanje
2. U visokoškolskoj ustanovi ste:
  - do 1 godine
  - od 1-3 godine
  - više od tri godine
3. Tokom svog obrazovanja ili rada prošli ste edukaciju za rad u nastavi:
  - a) da
  - b) ne i ne zanima me
  - c) ne, ali me zanima
4. Prezentirate li studentima na uvodnom (prvom) predavanju nastavni program, kriterije, pravila i način ocjenjivanja?
  - a) da
  - b) ne
5. U kojoj se mjeri tokom izvođenja nastave pridržavate nastavnog plana i programa?
  - a) manje od 50%
  - b) 50-80%
  - c) 80-100%
6. Literatura koju preporučujete studentima za Vaš predmet je (mogućnost zaokruživanja više odgovora):
  - a) udžbenik čiji ste Vi autor
  - b) autorizirana skripta kojoj ste Vi autor
  - c) neautorizirana skripta kojoj ste Vi autor
  - d) udžbenik s drugog Fakulteta
  - e) prilagođena skripta nekog drugog autora
  - f) materijali s predavanja na internetu
  - g) recentno objavljena dostupna literatura
  - h) isključivo bilješke sa predavanja pošto ne postoji recentno objavljena dostupna literatura
7. Koristite li u nastavi savremenu tehnologiju?
  - a) da
  - b) ne
  - c) ponekad
8. Jeste li zadovoljni s postotkom prolaznosti Vašeg predmeta, ako jestе obrazložite razlog postignutog postotka, a ako niste, koji su po Vašem mišljenjunačini i mјere povećanja postotka prolaznosti na vašem ispitу (opisni odgovor)?
  - a) da \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - b) ne \_\_\_\_\_



9. Koliko često studenti na Vašoj nastavi učestvuju u sljedećim aktivnostima (precrtaj odgovor)?

- |  |  |
|--|--|
| a) tokom predavanja postavljaju pitanja                              | vrlo često, često, rijetko, nikada iakoim je omogućeno, nikada, jer im nije omogućeno  |
| b) izlažu seminarske rade  | vrlo često, često, rijetko, nikada iako im je omogućeno, nikada, jer im nije omogućeno |
| c) pismeno se izražavaju (seminari i sl.)                            | vrlo često, često, rijetko, nikada iako im je omogućeno, nikada, jer im nije omogućeno |
| d) rade timski   | vrlo često, često, rijetko, nikada iako im je omogućeno, nikada, jer im nije omogućeno |
| e) Rade na stvarnim problemima iz prakse (povezuju teoriju i praksu) | vrlo često, često, rijetko, nikada iako im je omogućeno, nikada, jer im nije omogućeno |
| f) Imaju terensku nastavu  | vrlo često, često, rijetko, nikada iako im je omogućeno, nikada, jer im nije omogućeno |

10. Ispit na Vašem predmetu organizuje se u skladu sa odlukom o sistemu ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata (I parcijalni , II parcijalni , završni rad – popravni ispit):

- a) da
- b) ne

11. Ispit na vašem predmetu organizovan je:

- a) Isključivo kao pismeni
- b) Isključivo kao usmeni
- c) Pismeni i usmeni
- d) Drugo

12. Kriteriji za ocjenjivanje na Vašem predmetu:

- a) Usmeno su prezentirani na uvodnom predavanju
  - b) Predočeni su studentima u pisanoj formi
  - c) Javno su objavljeni na internet stranici Fakulteta
  - d) Nisu javno objavljeni jer se mijenjaju ovisno o:
- 
- 

13. Na konačnu ocjenu iz Vašeg ispita utiče (mogućnost zaokruženja viđe odgovora):

- a) Ispit
- b) Parcijalni
- c) Programi
- d) Seminarski radevi
- e) Dodatne vježbe
- f) Prisustvo na nastavi



**Prilog 6: Obrazac za provođenje evaluacije stručno administrativnih službi**

1. Student sam:  
I ciklusa studija, godine 1, 2, 3, 4 (zaokružiti)  
II ciklusa studija, godine 1, 2 (zaokružiti)
  
2. Biblioteku posjećujem:
  - a) uvijek kada dolazim na predavanja
  - b) sedmično
  - c) mjesечно
  - d) godišnje
  - e) nikada
  
3. Molimo Vas da slijedeće tvrdnje ocijenite ocjenom od 1 ( najlošija ) do 5 ( najbolja):
  - a) biblioteka na Fakultetu dobro je opremljena nastavnom i stručnom literaturom  
1, 2, 3, 4, 5.
  - b) čitaonica je prikladna za rad i učenje  
1, 2, 3, 4, 5.
  - c) bibliotekar je stručno lice koje uvijek voljno pomoći  
1, 2, 3, 4, 5.
  - d) način i kontrola posuđenih knjiga  
1, 2, 3, 4, 5.
  
4. Molimo Vas da slijedeće tvrdnje ocijenite ocjenom od 1 ( najlošija ) do 5 ( najbolja):
  - a) studentska služba je dobro organizovana s obzirom na količinu posla  
1, 2, 3, 4, 5.
  - b) osoblje studentske službe je stručno i voljno pomoći  
1, 2, 3, 4, 5.
  - c) radno vrijeme studentske službe  
1, 2, 3, 4, 5.
  
5. Molimo Vas da slijedeće tvrdnje ocijenite ocjenom od 1 ( najlošija ) do 5 ( najbolja):
  - a) opremljenost učionica  
1, 2, 3, 4, 5.
  - b) opremljenost informatičkog centra  
1, 2, 3, 4, 5.
  - c) uređenost prostora za potrebe studenata:  
1, 2, 3, 4, 5.
  - d) kantina  
1, 2, 3, 4, 5.



**Prilog 7.** Naslovna stranica dokumenta: „Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini „  
Dokument se nalazi na zvaničnoj stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta: [www.hea.gov.ba](http://www.hea.gov.ba)



**STANDARDI I SMJERNICE ZA  
OSIGURANJE KVALITETA  
U VISOKOM OBRAZOVANJU  
U BOSNI I HERCEGOVINI**

Ovaj dokument je izrađen u okviru zajedničkog projekta  
Evropske komisije i Vijeća Evrope  
«Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini»  
i odobren od strane upravnog odbora na njegovom sastanku 5. juna 2007. godine.



- Prilog 8:** Naslovna stranica dokumenta: „Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hrcegovini“  
Dokument se nalazi na zvaničnoj stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta: [www.hea.gov.ba](http://www.hea.gov.ba)



**PREPORUKE ZA IMPLEMENTACIJU  
OSIGURANJA KVALITETA  
U VISOKOM OBRAZOVANJU  
U BOSNI I HERCEGOVINI**

Ovaj dokument je izrađen u okviru zajedničkog projekta  
Evropske komisije i Vijeća Europe  
«Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini»  
i odobren od strane upravnog odbora na njegovom sastanku 5. juna 2007. godine.



**10. LITERATURA**



## PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

1. Statut Univerziteta u Travniku,[www.unt.ba](http://www.unt.ba)
2. Okvirni zakon o visokom obrazovanju,[www.hea.gov.ba](http://www.hea.gov.ba)
3. Priručnik za osiguranje kvaliteta Grafičkog fakulteta u Zagrebu,[www.grf.hr](http://www.grf.hr)
4. Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Travniku,[www.unt.ba](http://www.unt.ba)
5. Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,[www.hea.gov.ba](http://www.hea.gov.ba)
6. Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,[www.hea.gov.ba](http://www.hea.gov.ba)
7. Instrukcija o postupku, mjerilima, i kriterijima za osnivanje i rad Visokoškolskih ustanova na području SBK/KSB, [www.unt.ba](http://www.unt.ba)
8. Dokumenti za kvalitet od HEA, [www.hea.gov.ba](http://www.hea.gov.ba)
9. Kultura kvaliteta, WUS Austrija, 2008



**PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA**

**IZDAVAČ:**

Univerzitet u Travniku

Priručnik za osiguranje kvaliteta  
visokog obrazovanja na Univerzitetu u Travniku

odobrio:

prof.dr Rasim Dacić, rektor

Travnik, \_\_\_\_\_ 2011. godine